

**NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA MEDRESE**

# **MATEMATIKA**

## **CILJEVI I ZADACI IZUČAVANJA PREDMETA**

### **CILJ**

- stjecanje matematičkih znanja i sposobnosti neophodnih za razumijevanje zakonitosti u prirodi i društvu, za primjenu u praksi i u procesu proizvodnje;
- razvijanje sposobnosti učenika da pravilno rasuđuju, logički zaključuju, da razvijaju maštu, stvaralačko matematičko mišljenje i pozitivne osobine ličnosti.

### **ZADACI**

- stjecanje znanja potrebnih za razumijevanje kvantitativnih i prostornih odnosa, razvijanje opće matematičke kulture neophodne za uključivanje u svijet rada i za praćenje savremenog društveno-ekonomskog i naučno-tehnološkog razvoja;
- osposobljavanje učenika za uspješno i kvalitetno nastavljanje obrazovanja i uključivanje u druge naučne oblasti u kojima se matematika primjenjuje u toku školovanja i kasnije u procesu proizvodnje;
- izgrađivanje pozitivnih osobina ličnosti kao što su: radne navike, upornost, sistematičnost, urednost, tačnost, preciznost, odgovornost, kritičnost, smisao za samostalan rad, razvijanje kulturnih, etničkih i estetskih navika kod učenika;
- razvijanje sposobnosti učenika za samostalno korištenje stručnom literaturom i drugim izvorima znanja.

Nastavni program iz predmeta

**MATEMATIKA**

**I razred**

**(2 sata sedmično - 72 sati godišnje)**

**Zadaci nastave matematike u prvom razredu su:**

- da učenici sistematiziraju i objedine stečena znanja o brojevima i načinu formiranja skupa realnih brojeva;
- da sistematiziraju i prošire dosadašnja saznanja o algebarskim izrazima i da ovladaju operacijama među njima i njihovim transformiranjem;
- da sistematiziraju i prošire saznanja o funkcijama;
- da upozna učenike o aksiomima i osnovnim teoremmama geometrije;
- da učenici prošire i prodube stečena znanja iz domena konstruiranja geometrijskih figura;
- da sistematiziraju osnovne činjenice o vektorima i operacije sa vektorima uz značajnije primjene vektora;
- da učenici shvate pojam i vrste izometrijskih preslikavanja i da ih znaju primijeniti u izradi datih zadataka;
- da sistematiziraju, prošire i potpuno ovladaju linearnim jednačinama sa jednom nepoznatom, kako njihovim rješavanjem tako i primjenom;
- da osposobe učenike da mogu bez poteškoća primjenjivati stečena znanja prilikom rješavanja praktičnih problema.

	PREGLED PROGRAMSKIH SADRŽAJA	SATI
1.	Uvod	1
2.	Skup realnih brojeva	3
3.	Algebarski izrazi	16
4.	Geometrija u ravni	15
5.	Koordinatni sistem	7
6.	Izometrijska preslikavanja u ravni	7
7.	Linearne jednačine i nejednačine	6
8.	Sistem linearnih nejednačina	6
9.	Osnovi trigonometrije	7
	Napomena: U svakom polugodištu po jednu jednočasovnu pisanu zadaću sa jednočasovnom analizom i ispravkom.	4
	<b>UKUPNO</b>	<b>72</b>

Red. Broj	Naziv programskih sadržaja	Sati
1.	<b>Uvod</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Osnovni pojmovi u matematici – definicija, aksioma, teorema, dokaz.</li> </ul>	1
2.	<b>Skup realnih brojeva</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skupovi: N, Z i Q- skup iracionalnih brojeva i skup realnih brojeva R.</li> </ul>	3
3.	<b>Algebarski izrazi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stepen izložioca, cio pozitivan broj, nula i cio negativan broj. Operacije sa stepenima jednakih osnova, odnosno jednakih izložilaca.</li> <li>- Cijeli algebarski izrazi - transformacija cijelih algebarskih izraza.</li> <li>- Monomi - sabiranje i množenje monoma.</li> <li>- Polinomi u jednoj varijabli - sabiranje, oduzimanje i množenje polinoma - rastavljanje na proste faktore polinoma: razlika kvadrata, zbir i razlika kubova.</li> <li>- Razlomljeni algebarski izrazi.</li> <li>- Transformiranje algebarskih racionalnih izraza.</li> </ul>	16
4.	<b>Geometrija u ravni</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Osnovni objekti: tačka, prava i ravan – međusobni odnos tačke, prave i ravni - određenost prave i ravni.</li> <li>- Paralelne prave – poluprava, duž, trougaona i mnogougaona linija, poluravan, poluprostor.</li> <li>- Mjerjenje duži – ugao - mjerjenje uglova – pravi ugao, normala.</li> <li>- Transferzalni uglovi – uglovi sa paralelnim i normalnim kracima.</li> <li>- Trougao - mnogougao - zbir unutrašnjih uglova trougla - podudarnost trouglova - značajne tačke trougla - konstrukcija normale, simetrale duži i simetrale ugla.</li> <li>- Četverougao – paralelogram, trapez – površina paralelograma, površina trougla, površina trapeza.</li> <li>- Vektori u ravni - pojam vektora – sabiranje i oduzimanje vektora.</li> </ul>	15
5.	<b>Koordinatni sistem</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravougli koordinatni sistem u ravni – pravougle koordinate tačke.</li> <li>- Funkcija direktne proporcionalnosti <math>y = kx</math>.</li> <li>- Funkcija <math>y = kx+n</math>. Tok i grafik tih funkcija.</li> <li>- Funkcija obrnute proporcionalnosti <math>y = k/x</math> (<math>k \neq 0</math>) njen tok i grafik.</li> </ul>	7
6.	<b>Izometrijska preslikavanja ravni</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izometrija ravni – osobine izometrije.</li> <li>- Translacija ravni – osobine translacije.</li> <li>- Rotacija ravni – osobine rotacije.</li> <li>- Centralna i osna simetrija ravni – osobine simetrija.</li> </ul>	7

7.	<b>Linearne jednačine (jednadžbe) i nejednačine (nejednadžbe)</b> Pojam jednačine: - ekvivalentne jednačine - rješavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom - diskusija rješenja - problemi koji se rješavaju pomoću linearne jednačine sa jednom nepoznatom - nejednakost i nejednačine – rješavanje linearnih nejednačina s jednom nepoznatom.	<b>6</b>
8.	<b>Sistem linearnih jednačina (jednadžbi)</b> Linearna jednačina sa dvije nepoznate: sistem od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate – metode rješavanja: metoda supstitucije, Gaussova metoda, metoda determinanti i grafička metoda.	<b>6</b>
9.	<b>Osnovi trigonometrije</b> Orijentisani ugao. Radjan. Trigonometrijska kružnica. Definicija trigonometrijskih funkcija na kružnici. Definicije trigonometrijskih funkcija oštrog ugla na pravouglog trouglu. Vrijednost trigonometrijskih funkcija oštrih uglova od $\Pi/6$ , $\Pi/4$ , $\Pi/3$ Osnovni trigonometrijski identiteti.	<b>7</b>
10.	U svakom polugodištu po jednu jednočasovnu pisanu zadaću sa jednočasovnom analizom i ispravkom.	<b>4</b>
<b>UKUPNO</b>		<b>72</b>

## IZVORI I LITERATURE

Abdulah Hodžić, *Matematika*, prvi razred srednjih škola, Federalno ministarstvo obrazovanja & GIK “Oko”, Sarajevo

## PROFIL NASTAVNIKA

Završen prirodno-matematički fakultet sa stručnim zvanjem:

- profesor matematike,
- profesor matematike sa fizikom i obrnuto,
- profesor matematike sa informatikom.

**Nastavni program iz predmeta**  
**MATEMATIKA**  
**II razred**  
**(2 sata sedmično - 72 sati godišnje)**

	PROGRAMSKI SADRŽAJI	SATI
1.	Stepeni	4
2.	Korjeni	10
3.	Kompleksni brojevi	6
4.	Kvadratna funkcija	8
5.	Kvadratne jednačine i nejednačine	12
6.	Trigonometrija	28
7.	Dvije pismene zadaće sa ispravkom	4
	<b>UKUPNO</b>	<b>72</b>

**Zadaci nastave u drugom razredu su:**

- naučiti rad sa stepenima;
- naučiti pravila korjenovanja i racionalisanja nazivnika i brojnika;
- naučiti stepenovanje sa racionalnim eksponentom;
- savladati računske operacije s kompleksnim brojevima, uključujući prikazivanje k.br. u ravni;
- ovladati umijećem rješavanja kvadratnih jednačina i nejednačina i problemom drugog stepena;
- naučiti primjenjivati kvadratnu funkciju na rješavanju nekih zadataka o ekstremima u geometriji i fizici;
- naučiti osnovne pojmove trigonometrije, pravougli trougao, trigonometrijska kružnica, trigonometrijski identiteti, trigonometrijske funkcije, osobine trigonometrijskih funkcija;
- znati rješavati trigonometrijske jednačine i nejednačine;
- primjenjivati stečena znanja pri izradi zadataka.

Red. Broj	Naziv programskega sadržaja	Sati
1.	<b>Stepeni</b> - Uvod u program . - Stepeni. operacije sa stepenima sa cijelobrojnim eksponentom. - Stepeni i skup R.	<b>4</b>
2.	<b>Korjeni</b> - Pojam korijena, osobine.	<b>10</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravila korjenovanja.</li> <li>- Korijeni i operacije sa korijenima.</li> <li>- Racionalisanje imenioca.</li> <li>- Stepeni sa racionalnim eksponentom.</li> </ul>	
3.	<p><b>Kompleksni brojevi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompleksni brojevi.</li> <li>- Formiranje kompleksnih brojeva, operacije u C.</li> <li>- Operacije u C.</li> <li>- Predstavljanje C brojeva u ravni, modul.</li> <li>- Grafičko predstavljanje sabiranja i oduzimanja C brojeva (1-15.).</li> </ul>	<b>6</b>
4.	<p><b>Kvadratne funkcije</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kvadratne funkcije, uvod.</li> <li>- Kvadratna f-ja <math>y = ax</math>, <math>y = ax+bx+c</math>.</li> <li>- Nule.</li> <li>- Znak.</li> <li>- Ekstrem.</li> <li>- Tok kvadratne f-je.</li> <li>- Diskusija o a i diskriminanti.</li> </ul>	<b>8</b>
5.	<p><b>Kvadratne jednačine i nejednačine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kvadratna jednačina.</li> <li>- Potpuna i nepotpuna kv. Jednačina.</li> <li>- Normalni oblik.</li> <li>- Vietove formule.</li> <li>- Primjena kvadratnih jednačina.</li> <li>- Kvadratni trinom.</li> <li>- Znak kvadratnog trinoma.</li> <li>- Kvadratne nejednačine.</li> </ul>	<b>12</b>
6.	<p><b>Trigonometrija</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Osnovi trigonometrije, uvod.</li> <li>- Svojstva trigonometrijskih f-ja.</li> <li>- Svođenje na prvi kvadrant.</li> <li>- Grafici trigonometrijskih funkcija.</li> <li>- Adicione teoreme.</li> <li>- Trigonometrijske funkcije dvostrukog ugla.</li> <li>- Dvostruki i polovični ugao.</li> <li>- Pretvaranje zbiru i razlike trigonometrijskih funkcija u proizvod i obrnuto.</li> <li>- Sinusna teorema.</li> <li>- Kosinusna teorema.</li> <li>- Rješavanje kosouglog trougla.</li> <li>- Trigonometrijske jednačine.</li> </ul>	<b>28</b>
7.	Dvije pismene zadaće sa ispravkom.	<b>4</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>72</b>

## **IZVORI I LITERATURA**

Šefik Prgo, *Matematika*, drugi razred srednjih škola, “Svjetlost” Sarajevo

## **PROFIL NASTAVNIKA**

- Završen prirodno-matematički fakultet sa stručnim zvanjem:
- profesor matematike,
- profesor matematike sa fizikom i obrnuto,
- profesor matematike sa informatikom.

## **IZBORNA NASTAVA**

**Nastavni program iz predmeta**  
**MATEMATIKA**  
**III razred**  
**(2 sata sedmično - 72 sati godišnje)**

	PREGLED PROGRAMSKIH SADRŽAJA	SATI
1	Logaritmi	16
2	Eksponencijalne funkcije i jednačine	8
3	Iracionalne jednačine i nejednačine	8
4	Analitička geometrija u ravni	18
5	Geometrijske figure u prostoru	18
6	NAPOMENA: u svakom polugodištu obavezno je uraditi po jednu jednočasovnu pismenu zadaću sa jednočasovnim analizama i ispravkama.	4
	<b>UKUPNO</b>	<b>72</b>

**Zadaci nastave matematike u trećem razredu su:**

- da učenici znaju elemente kombinatorike i ovladaju izradom zadataka iz te oblasti
- da usvoje osnovna znanja o logaritmima;
- da ovladaju znanjima iz eksponencijalnih funkcija, jednačina i nejednačina;
- da steknu osnovna znanja iz analitičke geometrije u ravni, posebno o pravoj liniji i krivim drugog reda;
- da ovladaju prostornim odnosima i da što lakše uočavaju osobine geometrijskih figura.

Red. Broj	Naziv programskega sadržaja	Sati
1.	<b>Logaritmi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pojam inverzne funkcije. Definicija logaritma.</li> <li>- Logaritamska pravila.</li> <li>- Prelaz s jedne na drugu logaritamsku vezu.</li> <li>- Logaritamska pravila i primjena.</li> <li>- Dekadski logaritmi. Primjena dekadskih logaritama.</li> <li>- Primjena logaritama.</li> <li>- Logaritamske jednačine.</li> <li>- Logaritamske nejednačine.</li> </ul>	<b>16</b>
2.	<b>Eksponencijalne funkcije i jednačine</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksponencijalna funkcija. Svojstva, tok i grafik.</li> <li>- Eksponencijalna nejednačina.</li> </ul>	<b>8</b>
3.	<b>Iracionalne jednačine i nejednečine</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Osnovni pojmovi kombinatorike.</li> </ul>	<b>8</b>

	- Permutacije, kombinacije i varijacije bez ponavljanja i sa ponavljanjem.	
4.	<b>Analitička geometrija u ravni</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinatni sistem. Udaljenost dviju tačaka.</li> <li>- Podjela duži u datom smjeru, koordinate tačke djelišta.</li> <li>- Površina trougla, uvjet da tri tačke leže u istom pravcu.</li> <li>- Jednačina prave: eksplizitni, implicitni, segmentni oblik. Ugao između dvije prave.</li> <li>- Uvjet paralelnosti i normalnih pravih. Jednačina prave kroz jednu tačku.</li> <li>- Jednačina prave kroz dvije tačke.</li> <li>- Jednačina kružnice.</li> <li>- Centralni oblik jednačine elipse, hiperbole i parabole.</li> <li>- Međusobni položaj prave i krive drugog reda. Uvjet dodira.</li> </ul>	18
5.	<b>Geometrijske figure u prostoru</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dijedar, rogalj, poliedar. Odnos strana diedra i triedra.</li> <li>- Prizma, piramida i njihovi ravni presjeci.</li> <li>- Sličnost poliedara.</li> <li>- Površina i zapremina kvadra.</li> <li>- <b>Kvaternion</b> princip. Zapremina prizme i piramide.</li> <li>- Obrtna tijela: valjak, kupa, lopta.</li> <li>- Površina i zapremina uspravnog valjka i uspravne kupe.</li> <li>- Površina i zapremina lopte i njenih dijelova.</li> </ul>	18
6.	<b>Dvije pismene zadaće</b>	4
	<b>UKUPNO</b>	<b>72</b>
	PREGLED PROGRAMSKIH SADRŽAJA	SATI
	Matematička indukcija	4
	O skupu R	1
	Nizovi iredovi	10
	Relne funkcije jedne promjenjive	10
	Integrali (neodređeni)	31
	NAPOMENA : u svakom polugodištu po jedna jednočasovna pismena zadaća sa jednočasovnom analizom i ispravkom.	4
	UKUPNO:	<b>60</b>

## IZVORI I LITERATURA

### PROFIL NASTAVNIKA

Završen prirodno-matematički fakultet sa stručnim zvanjem:

- profesor matematike,
- profesor matematike sa fizikom i obrnuto,
- profesor matematike sa informatikom.

Nastavni program iz predmeta  
**MATEMATIKA**  
**IV razred**  
**(2 sata sedmično - 60 godišnje)**

**Zadaci nastave u IV razredu su:**

- da učenici shvate i ovladaju potpunom matematičkom indukcijom;
- da upoznaju i ovladaju osnovnim pojmovima i elementima o nizovima i redovima;
- da sistematiziraju dosadašnja znanja o funkcijama i usvoje elemente graničnih vrijednosti i neprekidnosti funkcija;
- da usvoje elemente diferencijalnog računa i ovladaju njima;
- da usvoje elemente integralnog računa i ovladaju njima;
- da znaju primjenjivati stečeno znanje u izradi raznovrsnih zadataka.

Red. Broj	Naziv programskega sadržaja	Sati
1.	<b>MATAMATIČKA INDUKCIJA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pojam indukcije. Princip potpune matematičke indukcije. Primjene matematičke indukcije.</li> </ul>	4
2.	<b>O SKUPU R</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podskupovi skupa R. Gornja i donja granica. Superenum i infimum. Aksiom potpunosti skupa R, tačka nagomilavanja.</li> </ul>	1
3.	<b>NIZOVI I REDOVI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brojni niz, aritmetička progresija, geometrijska progresija, interpolacija članova aritmetičke i geometrijske progresije, složeni kamatni račun.</li> <li>- Granična vrijednost niza, računanje graničnim vrijednostima, monotoni nizovi.</li> <li>- Broj e, stav o umetnutim razmacima.</li> <li>- Pojam reda, geometrijski red, beskonačni decimalni razlomci kao konvergentni redovi, neprobojivost skupa R.</li> </ul>	10
4.	<b>REALNE FUNKCIJE JEDNE PROMJENJIVE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pojam realne funkcije jedne promjenjive, područje definisanosti i područje vrijednosti funkcije, grafik funkcije, kompozicija funkcija, osobine funkcije, ograničenost, <b>pamost</b>, monotonost periodičnost, pregled elementarnih funkcija.</li> <li>- Osobine neprekidnih funkcija, asimptote krivih.</li> </ul>	10
5.	<b>DIFERENCIJALNI RAČUN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izvod funkcije u tački, kinematičko značenje izvoda, tangenta i normala, pravila diferenciranja, izvod složene funkcije, izvod</li> </ul>	31

	inverzne funkcije, izvodi osnovnih elementarnih funkcija, pojam diferencijale, izvodi i diferencijale višeg reda, primjena izvoda na zadatke o ekstremima funkcija, ispitivanje toka, crtanje grafika funkcija, numeričko rješavanje jednačina. - Pojam integrala. Primitivna funkcija i neodređeni integral. Tablica osnovnih neodređenih integrala. Osnovna pravila integracije. Metoda zamjene.	
6.	U svakom polugodištu po jedna jednočasovna pismena zadaća sa jednočasovnom analizom i ispravkom.	4
	<b>UKUPNO</b>	<b>60</b>

## IZVORI I LITERATURA

## PROFIL NASTAVNIKA

Završen prirodno-matematički fakultet sa stručnim zvanjem:

- profesor matematike,
- profesor matematike sa fizikom i obrnuto,
- profesor matematike sa informatikom.